

ЭНДСИЭЛИ

Намууһун хаһыата 1935 сыл алтынньы 5 күнүгэр төрүттээнитэ

2002 с.
Бэс ыйын
6
күнэ
чэппиэр
№ 68 (9063)



Улуус баһылыгы муньадыттан бэлитээниннэр

ИДьУО иһитиннэригитинэн, ойуур баһаардарыгар барыта 12 административнай бороткоуол толоруллубут, биэр холубунай дьыала тэриллбит. Эссө икки холубунай дьыала тэриллэрин туһунан матырыяал үөрэттлэ сылдыар.

XXX

Ыам ыйын 27 күнүгэр Аппааны бөһүөлгөр Лена уул. 32 №-дээх дьэтин таһыгар ордор уотунан оонньообуттары түмүгөр от умайыта тахсыбыт. Бу күн Нам с. Луговая уул. дьэз көндөйө умайан испит. Бэс ыйын 1 күнүгэр теплотрасса умайыт. Бэс ыйын 2 күнүгэр түүн 1 ч. сағана Нам селотугар Строительная уул. 16-гар бөх умашытара улаатан баһаарынай сулууспаҕа биллэрбиттэр. Хаһаайын ыстарааптаммыт. Өрөбүл күн НПК үлэһитэ Николаева НПК бааныһыга умайытын туһунан биллэрбит. Биричиһэтэ — оһову туттууга баһаартан сэрээ суох буолуу. Баһаарынай массынаҕа 2 тонна 300 литр уу кириэр. Бу уу 5 мүнүүтөнэн ыстарыллан бүтөр. Баһаардар төһө да тахса туралларын үрдүнэн нэһилиэнньэ өйдөмөт, бөһүөн-сылыһын олбурор иһигэр уматытын тохтоппот. Нэһилиэнньэ сэрэхтээх буолуон наада диэн ОГПС-18 начальнига И.В. Колпашиков иһитиннэрдэ.

XXX

Ойуур баһаардарын содулуттан 18 тыһыынчаттан тахса гектар сир умайа турар. Техника тийибэт, булууктаах 5 эрэ трактор баар. Маны таһынан баһаар буолбут сирдэрэ ыраахтара оно тийэргэ ыраахтаттары үөскэтэллэр. Уоту умурорууга 391 киһи мобилизацияламмыт, ол иһигэр 38 парашютист, 27 лесхоз үлэһитэ, 8 милиция сотрудинга, маны таһынан 19 трактор уонна 10 массына үлэһит. Билигин чугаастаагы уоттары умурорууга күүһү түмэр сорук турар. Искра нэһилигэр уот чугаһаабытыннан военкомат салаатынан дьону мобилизациялаабыттар. Дьокуускайтан 1 трактор, 1 суха көмөрө аҕалыллыахтаах. Баһаарга үлэлээбит дьонго барыларыгар хамнас төлөнөр, оһор үлэлээбит дьон лесхозка сайаапка түһэрэллэр ирдэнэр. Кутталлаах балаһыаньа Нам улуунугар бэс ыйын 10 күнүгэр диэри уһатыллыбыт. Куораттан тахсан бэрэбизэркалээбит правительство үлэһиттэр баһаар сүрүннээн өртөөһүнүн барбыт, өртөөһүнү боборго үлэ ыһыта таххыт диэн түмүк оҕорбуттар. Уоту барыта бэйэбит олохтоохторбут ыһыттар.

XXX

Үлэтин бөддьөр уһатыллыбыт 2 котельнай тохтоуллубут. 3 котельнай косметическай өрөмүөнү бүтэн аны күһүнүгө оттукка бэлэм буолбуттар. 32 электромотору куоракка өрөмүөннэтэ киллэрбиттэр. Газооператордар үлэстэрэ уопускаҕа барбыттар, 6 киһи ойуур баһаарын умурорууга үлэһит. Нэһиликтэрдээри ЖКХ-лар өрөмүөн матырыяалын ыла сылдыаллар.

XXX

Металлы тутар пуун үлэтин бэрэбизэркалээргэ ИДьУО-ға уонна айылҕа харыстабылын инспекциятыгар сорудах бэрилиннэ.

XXX

Үп тийибэтиннэ сибээстэн ыһыары ыһытыта тэрилтэлэр биэр күннээх хамнастарын биэрэллэригэр баҕа санаа этилиннэ.

XXX

И.Е. Винокуров аата Намнаагы педколледжка ингериллибитин бэлэтиир үөрүүлээх түгэн бэс ыйын 8 күнүгэр буолуоҕа. Манна Дьокуускайтан ыалдьыттар кэлэллэрэ былааннаар.

XXX

Ааспыт бэтинсээҕэ баһылык солбуһааччыта Н.Х. Горохов салайааччылаах делегация «Дьокуускай» — 21-с үйэ» диэн научнай-практическай конференцияга кыттыһы ылбыт. Бу конференцияга улуустартан Нам улууһа эрэ сылдыбыт Н.Х. Горохов Т. Замятин матырыяалларыгар олоһуран дакылаат оҕорбут. Конференция түмүгүнэн резолюция ылыныллыбыт. Бэс ыйын 5 күнэ — Ытык сирдэр күннэрэ. Бэс ыйын 6 күнүгэр Дьокуускай ыһыар аналлаах тэрээһин мунньах буолуохтаах. Бэс ыйын 8 күнүгэр 1 Хомуस्ताахха улуус спартакиада буолуоҕа.

XXX

Улуус баһылыгар икки советник аһаммыт, тыа хаһаайыстыбатын боппуруостарынан И.Л.Еремеев, тутуу, производство, аппарат үлэтин боппуруостарынан Д.Ф. Алексеев дьарыктаныахтаар.

Бэлитээнэ В. РЫКУНОВА

АҒЫАХ ТЫЛ МИННЬИГЭС

Ааспыт нэдиэлэҕэ Салбан нэһилигэтин «Эрал» түөлбөтө (сал. С.П. Борисова, А.С. Посельская) 60-70 саастаах кырдаастарыгар аһаан ностальжи — уруккуну санааһын киһэтин тэрийэн ытта. Баянынан үгкүүнү тэрийэн, урукку оонньоолору оонньотон үчүгэй биэчэри тэрийэн ыттылар. Кэргэнни Черовтар, А. Афанасьева ырыаларын мустубут дьон ордук биһирээтилэр. Олохтоохтор астаабыт астарынан кафетерий тэрилиннэ. Биэчэри олус биһирээтибит, дуоһуһа сынныанбыт. Онон кырдаастар ааттарыттан махталбытын тиэрдэбит.

А. ПРОКОПЬЕВА, Салбан

Үөдэй нэһилигэр ойуур баһаара сағаламмыта ый аһара буолла. Баһаар эссө күүдөпчилэнэн улаатан барыаһын нэһилик 38 олохтооҕо уонна Намтан ЖКХ үлэһиттэрэ тахсан түүннэри-күнүстэри сылайары билбэккэ үлэлээн умурордулар. Намнаагы ЖКХ-тан Павлов В.Г. салайааччылаах 13 киһилээх биригээдэ кэлэн күүс-көмө буолла, нэдиэлэ устата эмиз түүннэри-күнүстэри үтүө суобастаахтык үлэлээтилэр. ЖКХ бары көмөлөспүт үлэһиттэригэр уонна тракторист И.С. Атласовка улахан махталбытын тиэрдэбит, дьолу-соргуну бағарабыт.

М. СОЛОВЬЕВ, Үөдэй нэһилигэтин баһылыга

Урукку өттүгэр үгүс спортивной традициялардаах Хатын Арыы нэһилигэтин киһигэр Аппааны бөһүөлгэр уонунан сыллар усталарыгар кыайан тутуллубатах спортивной саала тимиэр дьардымата туруоруллан, хаптаһынын бүрүллэ сылдыар. Бу «Үтүө дьыала» программатынан былларыныгыттан тутулар аروحнай спортивной саала Михаил Гаврильевич Харитонов салайааччылаах 7 киһилээх биригээдэ үлэһит. Киһилэр ортолоругар С.С. Стрекаловскай, С.С. Евсеев, Д.В. Игнатьев о.д.а. баллар. Коллектив билигин сааланы бүрүйүүгө үлэһит.

— Саалабыт тутуутугар наадалаах сүрүн тутуу матырыяалларынан хааччылыныбыт. Арай тас бүрүөһүнүгө тутулуохтаах тимиэр илиистэрбит суохтар. Ону «Үтүө дьыала» дирекцията хааччылыахтаах. Саалабытын тутан аны күһүн үлэһэ киллэр-

«Саала сирэ — XXI үйэ»

дэрбит дьээн баҕа санаалахпыт, — диір нэһилик баһылыга А.Г. Новгородов. Олохтоох ЖКХ начальнига А.К.

БЭРТЭЭХЭЙ СААЛАПАНЫАХТАРА



Алексеев биригээдэтэ спортивной саала ититер систематын таҕа сылдыар. Спортивной саала таһыгар тутуллубут автономнай котельнай оҕоһуулан бүттэ.

Сүүнэ улахан, икки мэндизмэн-



нээх подсобнай дьыалээх аروحнай спортивной саала тутулан үлэһэ киллэрүөнэ, Аппааны нэһилигэтин ыччаттара уонна олохтоохторо иллэг бириэмэлэрин туһалаахтык атаарар кыахтаныахтаар. Бу саалага араас күрэхтэһиилэр, спортивной дьаһаллар о.д.а. мероприятиялар ыһытылаахтаар. Спортивной секциялар араас күрүһүгэр үлэһиттэрэ.

В. СЫРОМЯТНИКОВ

Хаартыскаларга: биригээһинир М.Г. Харитонов. Коллектив үлэтин кэмигэр.

Дьэз кэргэн конкурса

ТЫА ЫАЛЫНЫЫ БЫР-БААЧЧЫ

Бөтүг нэһилигэтин биэр дьоһун ыала — Марковтар 6 ыйдаах кырачаан уолларын илдэ кэлбиттэр. Ыал аҕата Роман Алексеевич баһынай хаһаайыстыба салайааччыта, урут совхоз директора этэ, дьэз кэргэнэ туруктаах буолуутугар туох баар кыаһын барытын уурар, иллэг кэмигэр бултуур-алтыыр, киһи аҕалаахтын диір аҕата. 1991 с. Марковтар мансардалаах улахан дьэз туттан киллэрбиттэр. Ийэлэрэ Галина Прокопьевна математика учуутала, ырыа ансамбылын салайааччыта. Марковтар нэһилик олоһор актыыбынайдык кытталлар, общественнай үлэттэн туора турбаттар.

1 Хомуस्ताахтан Соловьевтар ыллыылларын, үгкүүлүүлэрин олус сөбүлүүллэр, онон бу киһэ ол талааннарын чарыхайдык арыйдьлар. Эмиэ 1 Хомуस्ताахтан Сысолятиннар спордуан сөбүлээн дьарыктаналлар, ыал аҕата Николай Николаевич мас тардыһытыгар спорт маастара, оҕолорун эмиэ спортка угуйаллар. Эдэр ыал чаһынай хаһаайыстыба тэринэн 1 га сиргэ хаппыста ыһан былларыын 15 тоннаһы ылбыттар, 200 га сиргэ оһурсу үүннэриэн 500 кг үлүүнү ылан чугаастаагы ыалларын, аймахтары о дурсунан күндүлээбиттэр. Сайын баһыналарыгар оскуола оҕолоро үлэлээн күһүн хамнастаналлар. Сыллаагы дохуоттара 136 тыһ. солк., онтон 50 тыһ. ыраас дохуот. Сысолятиннар ыһах сүөһүнү, сылгыны иитэллэр, былларыныгыттан козаны итэн эрэллэр. Аҕыах сыллаагыта сана дьэз туттан киллэрбиттэр.

1 Хомуस्ताахтан үһүс ыал — Марковтар. Киһилэр сыллаагы дохуоттара 281 тыһ. солк., 1998 с. ыал

буолбуттар. Тыа ыалын сизиринэн кэтэх хаһаайыстыбалаахтар, бэйэлэрэ сөбүлүүр дьарыктара элбэх.

Бүтэһик ыал — Хатырыктан сылдыар Захаровтар. Киһилэр үс кыыс оҕолоохтор. Иккитэ университетка үөрэнэр. Ийэлэрэ Мария оҕо садын итгээччи, аҕалара нэһилигэр ЖКХ үлэһитэ. Бу ыал сыллаагы дохуоттара 170 тыһ. солк. Эмиэ хаһаайыстыба, ыһах сүөһү баһаан ыала. Атыттартан уратылары дьэз дьэзэн ылыһыр идэлээхтэр, бу киһэ үгүс ырыаны ыллаан биэчэри киллэрттилэр, көрөөччүлэр биһирэбиллэрин ыллылар.

Конкурсу М.Д. Кокарева председателлээх жюри сыаналаата. Дьэз кэргэттэр бары да биригэн биэр үчүгэй, бигэ туруктаах, чөл олоҕо батыһар, аныгылыы өйдөөх-санаалаах ыаллар. Тыа ыала тугу гынарынан барытынан дьарыктаналлар. Бары хаһаайыстыбалаахтар, чаһынай дьыалээхтэр, техникалаахтар. Оҕолорун бөһөбүддэн сайдам санаалаах, бары өттүнэн сайдылаах дьон гына итгээргэ күһэллэллэр. Ол эрээри биэр бастыгы — Захаровтары жюри чорботон киһилэр бастакы миэстэни ыллылар уонна аны күһүн Дьокуускайга республикатаагы конкурса кыттар чизекэ тигистилэр. Атын бары кыттыбыт ыалларга сыаналаах биригэр туттарылынылар.

Конкурсу М.В. Шарапова уонна В.П. Лукавина иллэн-сағалаан ыттылар. «Солнышко» оҕо садын уонна «Көлүкэчээн» прогимназия итиллээччилэрэ ыллаан-туойан киллэрттилэр.

В. РЫКУНОВА

2002 сыл иккис аһарыгар улуустаагы уонна республикатаагы хаһыаттарга, сурунаалларга сурутуу сағаланна.

Улуустаагы «ЭНСИЭЛИ» хаһыакка сурутуу сыаната уруккутун курдук уларыбата:

6 ыйга — 108 солк., 3 ыйга — 54 солк., 1 ыйга — 18 солк.

Күндү аабааччылар! Күнү-дьылы күппэккэ, уһаппакка-кэнэппэккэ улуускут «Энсиэли» хаһыатыгар сурутарга тиэтэин!

Сокуону билиэххэ, туһаныахха, тутуһуохха

РЕФОРМАНАН САЛАЙТАРАН

Паспоры уларытыы Саха Республикатыгар 2003 с. ахсынны ыйыгар бүтэрэ былааннар. Улууска билигин бары нэһилиэнньэлээх пууннарга паспордаһын реформата күүсэ ытыллар. Хаһыат корреспондента Намнааҕы ИДьУО паспортнай-визовой сулууспатын начальнига, ис сулууспа майора Н.К. Дьяконова улууска паспордаһынга ытыллыбыт үлэр туһунан хаһыат аабааччыларыгар кэспиригэр көрдөстө.

— РФ ис дьыалага министерствотун бирикэстэригэр уонна ыйыларыгар олохторун, улуус нэһилиэнньэтин ортотугар РФ паспордаһын реформата былаан-графигынан ытыллар.

1997-2003 сс. улууска барыта 18632 гражданнын РФ саҥа паспорун ылыахтаахтар, уларытыахтаахтар, туһааннаах докумуоннар толорулуохтаахтар.

— 1997-2001 сс. 5463 киһи саҥа паспорданан, нэһилиэнньэни 2003 с. дылы паспордаһын былаан-графика 29,3% толорулунна.

2001 с. нэһилиэнньэҕэ урукку паспоры уларытыыга уонна саҥаны биэригэр СР ис дьыалага министерствотун былаан-графигынан хаалан испитит. Ити сүрүн биричиинэтиин ИДьУО паспортнай-визовой сулууспатын штата аҕыйаа, үлэтин элбэтэр буолбуттара.

2001 с. алтынньы, сэттинньи, ахсынньы ыйдарга нэһилиэнньэлээх пууннарга маассабыдык тахсан паспортнай-визовой сулууспа үлэтигэр, олохтоох дьаһалталаар специалистарын кыһамныларынан, паспордаһынга элбэх үлэ ытыллына уонна туһааннаах кэм былаан-графика толорулунна.

2002 с. — 6585, 2003 с. — 6584 паспорт бэрэбиэркэлээх. Итинэн сибээстээн паспортнай-визовой сулууспа былаан-сорууда ыгордо. Улуус нэһилиэнньэтиин, нэһилиэнньэлээх пууннарын РФ паспордарын саҥалык биэригэр уонна уларытыы былаанна биэргэтилиннэ.

1997 с. уонна 2002 с. I кварталыгар улууска уопсайа 7482 киһи РФ паспорун ылла. Ити 2003 сылга дылы РФ паспорун ылыахтаах гражданнын 41,1%-гар тэҥнэһэр.

— СР ис дьыалага министерствотун паспортнай-визовой отделын инспекторскай бэрэбиэркэтин түмүгүр паспортнай-визовой үлэҕэ көстүбүт сыһыанна-халтын көнөрүүгө 2002 с. бастакы кварталыгар туох дьаһаллар ылыллы-

нылар? — Ыйыл паспортдаһынга нэһиликтэр дьаһалталаары специалыстара миэстэтигэр үгүс үлэни ытыттар. Ордук үчүгэйдик үлэлэтилэр: Хатын Арыы нэһилиэтин дьаһалтата (спец. З.К. Соловьева) — 1291 киһиттэн 897-гэр РФ паспорун туттарда, нэһилиэнньэ 69,5%-гар. Хатырык нэһилиэтин дьаһалтата (спец. Е.Е. Шадрина) 355, 59,1%. Бөтүгү нэһилиэтигэ (спец. С.Е. Дьяконова) — 243, 68,2%. Көбөкөн нэһилиэтигэ (спец. Н.З. Дьяконова) — 342, 89%. Түбэ нэһ. (спец. М.П. Слепцова) — 241, 84,8%. I Хомуустаах нэһ. (спец. Е.Ф. Никифорова) — 480, 54,5%. II Хомуустаах нэһ. (спец. Н.М. Гоголева) — 362, 82,4%.

Аналыс көрдөрбүтүнэн Намнааҕы ИДьУО паспортнай-визовой сулууспата улууска паспордаһынга реформа былаан сорогун болдьоһор толорон иһэрэ бүтэриннэ. Паспоры сүтэригэр гражданнын сайабылыанналарынан суһаллык дьыала көбүтүллэр. Онон бэрэбиэркэ түмүгүн дьыалагара киирэллэр. Гражданнын тус бэйэтин чуолкайдаһынга олохторун түмүк таһаарылар уонна саҥа паспоры биэригэр ытыаары ытыллар.

2002 с. бастакы кварталыгар 69 дьыала тэрилиннэ, 64 саҥа паспорт бэрилиннэ. Кулун тутар ыйга 26 дьыала тэрилиннэ, онтон 21-гэр паспорт бэрилиннэ. Сүтэриллибит паспорттарга информационай-поисковой карточкалар 108 киһиэхэ толоруллан ис дьыала министерствотун информационай киһигэр түһэрилиннэлэр.

Отчуоттуур кэм устатыгар Аппааныга, I Хомуустаахха, Көбөкөнгө, Түбэҕэ, Бөтүгүгэ, Партизанга, Хамаартага, Таастаахха паспоры уларытыы үлэтигэр бэрэбиэркэлэр тэрилиннэлэр. Ааспыт сыллааҕар икки төгүл элбэх бородукооллар толорулуннар. Паспортнай-визовой быраабылалары көһи иһин 292 гражданнын (ити иһинээҕи сылга 97) административнай эппизитинскэ тардылыннар. РФ бюджеттарга 100350 солк. көһөрүлүннэ. Итилэр паспортнай-визовой сулууспа атын сулууспалары кытта биригэр үлэлээһин түмүгүнэн ситиһилиннэлэр.

Улууска гражданнын көңүл өттүлэринэн дактилоскопическай (тарбах ойуутунан) регистрациялаһын үлэтин турута мөлүтөх. 2001 с. сагаланытыгар итиннэ үлэлиэхтэх штат сотуллубута. 2001 с. нэһилиэнньэттэн 15 сайабылыанна киирбитинэн итиччэ ахсааннаах дактокарталаар толоруллубуттара. Ол эрээри тарбах ойуута омсолоох сыһа түһэриллэн дактокарталаар төттөрү ытытыллылар. — Гражданнын адреснай-справочнай картотекалары толорууларыгар туох ирдэбиллэр көрүлүллэрий? — Бары-каһи адреснай илиини сыһыата-халтыта суох, чуолкайдык, бары реквизиттери, толору дааннайдары кылларэн толорулар уонна илии баттанар; адреснай илиистэр бастакы экземплярдара ис дьыала министерствотун республикатааҕы адреснай бюротугар түһэриллэллэр. Иккис экземпляр ИДьУО-га хаалар; адреснай илиистэр алфавит бэрэбиэркэтин картотекага киллэриллэллэр. — 2002 с. нэһилиэнньэ перениһэ ытыллыларынан эһиги сулууспагыт туох үлэни ытытарый? — Туһааннаах кэмгэ 11 нэһилиэнньэлээх пууннарга 2019 гражданнын бэрэбиэркэлээтибит. Ол иһигэр Нам с. 1457 киһини. Паспортнай-визовой сулууспа бэрэбиэркэтин түмүгүнэн регистрация, учуоттан уһулуу быраабылаларын кэһииллери таһаарыт гражданнын административнай бородукооллар толоруллан, сыһына-халты тутта туоратылынна. 2002 с. бастакы кварталыгар 2019 киһи бэрэбиэркэлэммиттэн 392 киһи паспортнай-визовой быраабыланы көһөн административнай эппизитинскэ тардылыннар. Кулун тутарга улууска 793 киһи бэрэбиэркэлэннэ. 85 гражданнын быраабыланы кэспиттэрэ арылынна. Гражданнын суох омок уонна көңүл госуларстволар союзтарын олохтоохторо СР территориятыгар киириилэрин контуруоллуурга аналлаах улуустааҕы ИДьУО-га оперативнай-профилакческай дьаһаллар былааннара онгоһуллубута. Итинник гражданнын быстах кэмгэ регистрациялыырга ыспыра-

апка бэриллиитигэр сурунаал олохтоно. Улууска итинник кэһииллери утары «Иностранец», «Быт» диэн ааттаах республиканскай операциялар ытытыллылар. Ол операциялар кэмнэригэр ырыынактар, тэрилтэлэр бэрэбиэркэлэннэлэр. I Хомуустаахха Арменияттан 5 киһи оскуола-саад тутуутугар үлэли, биһир сылга болдьоһоон кэлбиттэр. Нам с. «Талба» ырыынакка КНР-тан Ким Миншу 2001 с. быстах сылдьар миэстэтигэр регистрацията суох эргинэрэ арылынна. СР сокуонун көһи иһин буруйдаахтарга бородукооллар толоруллан ыстарааптанныллар. — 2002 с. бастакы кварталыгар нэһилиэнньэҕэ РФ гражданнын паспорун биэригэр турута хайдаһый? — 2002 с. I кварталыгар 2019 гражданнын саҥа паспорданныллар. Ааспыт 2001 с. 1646 киһиэхэ паспорт бэриллиэхтээбиттэн, 410 киһи ылбыт. Сүпсүт онугар 2002 с. — 64, 2001 с. (13), саастарын сиппиттэргэ — 127 (22), хаайыттан босхоломмуттара — 3 (3), араспааньыларын, ааттарын, оҕолорун ааттарын уларыттылар, сурукка алдастарын, көнөрүүлэри, чуолкайдааһыны киллэриилэринэн, паспорт туттан тахсыбытынан — 56 (66), паспоры уларытыы — 1193 (104), гражданнын олорор сирдэринэн регистрациялаһын — 91 (75), ол иһигэр атын регионнартан кэлбиттэргэ — 3 (11), регистрационнай учуоттан уһуллубут гражданнын — 132 (35), РФ атын регионнарыгар, тутууга суох госуларстволар союзтарыгар барааччы-кэлээччи — 4 (4), сууттана сылдыбыт 4 гражданнын учуокка туруорулунна. — 1997-2003 сс. РФ паспордаһын былаанна улууска толорорго туһаайылыбыт үлэлэри былааннаахтык ытыттылар. Реформа хаамытын түргэтээр сыалтан паспортнай-визовой сулууспа үлэтин штатын элбэттигэр эһи дьаһаллар наадалар. Нэһилиэнньэни паспордаһынга нэһиликтэр дьаһалталаары, тэрилтэлэр, предпрятиелар специалистарын активностарын үрдэти, атын сулууспалары кытта биригэр үлэлээһин, дактилоскопическай регистрацияга инспектор дуоһунаһын көрүү о.д.а.

апка бэриллиитигэр сурунаал олохтоно. Улууска итинник кэһииллери утары «Иностранец», «Быт» диэн ааттаах республиканскай операциялар ытытыллылар. Ол операциялар кэмнэригэр ырыынактар, тэрилтэлэр бэрэбиэркэлэннэлэр. I Хомуустаахха Арменияттан 5 киһи оскуола-саад тутуутугар үлэли, биһир сылга болдьоһоон кэлбиттэр. Нам с. «Талба» ырыынакка КНР-тан Ким Миншу 2001 с. быстах сылдьар миэстэтигэр регистрацията суох эргинэрэ арылынна. СР сокуонун көһи иһин буруйдаахтарга бородукооллар толоруллан ыстарааптанныллар. — 2002 с. бастакы кварталыгар нэһилиэнньэҕэ РФ гражданнын паспорун биэригэр турута хайдаһый? — 2002 с. I кварталыгар 2019 гражданнын саҥа паспорданныллар. Ааспыт 2001 с. 1646 киһиэхэ паспорт бэриллиэхтээбиттэн, 410 киһи ылбыт. Сүпсүт онугар 2002 с. — 64, 2001 с. (13), саастарын сиппиттэргэ — 127 (22), хаайыттан босхоломмуттара — 3 (3), араспааньыларын, ааттарын, оҕолорун ааттарын уларыттылар, сурукка алдастарын, көнөрүүлэри, чуолкайдааһыны киллэриилэринэн, паспорт туттан тахсыбытынан — 56 (66), паспоры уларытыы — 1193 (104), гражданнын олорор сирдэринэн регистрациялаһын — 91 (75), ол иһигэр атын регионнартан кэлбиттэргэ — 3 (11), регистрационнай учуоттан уһуллубут гражданнын — 132 (35), РФ атын регионнарыгар, тутууга суох госуларстволар союзтарыгар барааччы-кэлээччи — 4 (4), сууттана сылдыбыт 4 гражданнын учуокка туруорулунна. — 1997-2003 сс. РФ паспордаһын былаанна улууска толорорго туһаайылыбыт үлэлэри былааннаахтык ытыттылар. Реформа хаамытын түргэтээр сыалтан паспортнай-визовой сулууспа үлэтин штатын элбэттигэр эһи дьаһаллар наадалар. Нэһилиэнньэни паспордаһынга нэһиликтэр дьаһалталаары, тэрилтэлэр, предпрятиелар специалистарын активностарын үрдэти, атын сулууспалары кытта биригэр үлэлээһин, дактилоскопическай регистрацияга инспектор дуоһунаһын көрүү о.д.а.

апка бэриллиитигэр сурунаал олохтоно. Улууска итинник кэһииллери утары «Иностранец», «Быт» диэн ааттаах республиканскай операциялар ытытыллылар. Ол операциялар кэмнэригэр ырыынактар, тэрилтэлэр бэрэбиэркэлэннэлэр. I Хомуустаахха Арменияттан 5 киһи оскуола-саад тутуутугар үлэли, биһир сылга болдьоһоон кэлбиттэр. Нам с. «Талба» ырыынакка КНР-тан Ким Миншу 2001 с. быстах сылдьар миэстэтигэр регистрацията суох эргинэрэ арылынна. СР сокуонун көһи иһин буруйдаахтарга бородукооллар толоруллан ыстарааптанныллар. — 2002 с. бастакы кварталыгар нэһилиэнньэҕэ РФ гражданнын паспорун биэригэр турута хайдаһый? — 2002 с. I кварталыгар 2019 гражданнын саҥа паспорданныллар. Ааспыт 2001 с. 1646 киһиэхэ паспорт бэриллиэхтээбиттэн, 410 киһи ылбыт. Сүпсүт онугар 2002 с. — 64, 2001 с. (13), саастарын сиппиттэргэ — 127 (22), хаайыттан босхоломмуттара — 3 (3), араспааньыларын, ааттарын, оҕолорун ааттарын уларыттылар, сурукка алдастарын, көнөрүүлэри, чуолкайдааһыны киллэриилэринэн, паспорт туттан тахсыбытынан — 56 (66), паспоры уларытыы — 1193 (104), гражданнын олорор сирдэринэн регистрациялаһын — 91 (75), ол иһигэр атын регионнартан кэлбиттэргэ — 3 (11), регистрационнай учуоттан уһуллубут гражданнын — 132 (35), РФ атын регионнарыгар, тутууга суох госуларстволар союзтарыгар барааччы-кэлээччи — 4 (4), сууттана сылдыбыт 4 гражданнын учуокка туруорулунна. — 1997-2003 сс. РФ паспордаһын былаанна улууска толорорго туһаайылыбыт үлэлэри былааннаахтык ытыттылар. Реформа хаамытын түргэтээр сыалтан паспортнай-визовой сулууспа үлэтин штатын элбэттигэр эһи дьаһаллар наадалар. Нэһилиэнньэни паспордаһынга нэһиликтэр дьаһалталаары, тэрилтэлэр, предпрятиелар специалистарын активностарын үрдэти, атын сулууспалары кытта биригэр үлэлээһин, дактилоскопическай регистрацияга инспектор дуоһунаһын көрүү о.д.а.

апка бэриллиитигэр сурунаал олохтоно. Улууска итинник кэһииллери утары «Иностранец», «Быт» диэн ааттаах республиканскай операциялар ытытыллылар. Ол операциялар кэмнэригэр ырыынактар, тэрилтэлэр бэрэбиэркэлэннэлэр. I Хомуустаахха Арменияттан 5 киһи оскуола-саад тутуутугар үлэли, биһир сылга болдьоһоон кэлбиттэр. Нам с. «Талба» ырыынакка КНР-тан Ким Миншу 2001 с. быстах сылдьар миэстэтигэр регистрацията суох эргинэрэ арылынна. СР сокуонун көһи иһин буруйдаахтарга бородукооллар толоруллан ыстарааптанныллар. — 2002 с. бастакы кварталыгар нэһилиэнньэҕэ РФ гражданнын паспорун биэригэр турута хайдаһый? — 2002 с. I кварталыгар 2019 гражданнын саҥа паспорданныллар. Ааспыт 2001 с. 1646 киһиэхэ паспорт бэриллиэхтээбиттэн, 410 киһи ылбыт. Сүпсүт онугар 2002 с. — 64, 2001 с. (13), саастарын сиппиттэргэ — 127 (22), хаайыттан босхоломмуттара — 3 (3), араспааньыларын, ааттарын, оҕолорун ааттарын уларыттылар, сурукка алдастарын, көнөрүүлэри, чуолкайдааһыны киллэриилэринэн, паспорт туттан тахсыбытынан — 56 (66), паспоры уларытыы — 1193 (104), гражданнын олорор сирдэринэн регистрациялаһын — 91 (75), ол иһигэр атын регионнартан кэлбиттэргэ — 3 (11), регистрационнай учуоттан уһуллубут гражданнын — 132 (35), РФ атын регионнарыгар, тутууга суох госуларстволар союзтарыгар барааччы-кэлээччи — 4 (4), сууттана сылдыбыт 4 гражданнын учуокка туруорулунна. — 1997-2003 сс. РФ паспордаһын былаанна улууска толорорго туһаайылыбыт үлэлэри былааннаахтык ытыттылар. Реформа хаамытын түргэтээр сыалтан паспортнай-визовой сулууспа үлэтин штатын элбэттигэр эһи дьаһаллар наадалар. Нэһилиэнньэни паспордаһынга нэһиликтэр дьаһалталаары, тэрилтэлэр, предпрятиелар специалистарын активностарын үрдэти, атын сулууспалары кытта биригэр үлэлээһин, дактилоскопическай регистрацияга инспектор дуоһунаһын көрүү о.д.а.

апка бэриллиитигэр сурунаал олохтоно. Улууска итинник кэһииллери утары «Иностранец», «Быт» диэн ааттаах республиканскай операциялар ытытыллылар. Ол операциялар кэмнэригэр ырыынактар, тэрилтэлэр бэрэбиэркэлэннэлэр. I Хомуустаахха Арменияттан 5 киһи оскуола-саад тутуутугар үлэли, биһир сылга болдьоһоон кэлбиттэр. Нам с. «Талба» ырыынакка КНР-тан Ким Миншу 2001 с. быстах сылдьар миэстэтигэр регистрацията суох эргинэрэ арылынна. СР сокуонун көһи иһин буруйдаахтарга бородукооллар толоруллан ыстарааптанныллар. — 2002 с. бастакы кварталыгар нэһилиэнньэҕэ РФ гражданнын паспорун биэригэр турута хайдаһый? — 2002 с. I кварталыгар 2019 гражданнын саҥа паспорданныллар. Ааспыт 2001 с. 1646 киһиэхэ паспорт бэриллиэхтээбиттэн, 410 киһи ылбыт. Сүпсүт онугар 2002 с. — 64, 2001 с. (13), саастарын сиппиттэргэ — 127 (22), хаайыттан босхоломмуттара — 3 (3), араспааньыларын, ааттарын, оҕолорун ааттарын уларыттылар, сурукка алдастарын, көнөрүүлэри, чуолкайдааһыны киллэриилэринэн, паспорт туттан тахсыбытынан — 56 (66), паспоры уларытыы — 1193 (104), гражданнын олорор сирдэринэн регистрациялаһын — 91 (75), ол иһигэр атын регионнартан кэлбиттэргэ — 3 (11), регистрационнай учуоттан уһуллубут гражданнын — 132 (35), РФ атын регионнарыгар, тутууга суох госуларстволар союзтарыгар барааччы-кэлээччи — 4 (4), сууттана сылдыбыт 4 гражданнын учуокка туруорулунна. — 1997-2003 сс. РФ паспордаһын былаанна улууска толорорго туһаайылыбыт үлэлэри былааннаахтык ытыттылар. Реформа хаамытын түргэтээр сыалтан паспортнай-визовой сулууспа үлэтин штатын элбэттигэр эһи дьаһаллар наадалар. Нэһилиэнньэни паспордаһынга нэһиликтэр дьаһалталаары, тэрилтэлэр, предпрятиелар специалистарын активностарын үрдэти, атын сулууспалары кытта биригэр үлэлээһин, дактилоскопическай регистрацияга инспектор дуоһунаһын көрүү о.д.а.

дьаһаллар улууска паспордаһын үлэтин түргэтэтиэхтэрэ.

2001 с. сэттинньи 11 күнүгэр үлэлээх буолуу улуустааҕы киһини кытта үлэтэ суох ычат ототугар паспордаһын үлэтигэр икки ыйга болдьоһоон практикаһын олохтоонунга дуогабар онгоһуллубута.

Ити сыл ахсынньытыгар паспордаһын реформатын улууска түргэтээр сыалтан улуус баһылыгыр дьаһала тахсыбыта. Ол кэһинитэн нэһиликтэр дьаһалталаары специалыстарын үлэлэрин көхтөрө үрдээбитэ.

2002 с. муус устар ыйыгар СР ис дьыалага министерствотун бирикэһинэн паспортнай реформаны ытытыга ситиһиллэрин иһин ИДьУО паспортнай-визовой сулууспата компьютерынан наараадалаа мымта. Компьютер паспордаһын үлэтин түргэтэтигэр суолтата улахан.

Бу күннэргэ СР гражданнын национальностарын туһунан дааннайдары паспорга киллэригэр аналлаах вкладыштар (кыбытык илиистэр) кэллилэр. Вкладыштары ытытыга маньык докумуоннар наадалар: паспорт, төрөөбүтүн туһунан сибидиэтилистибэ, бэйэ сайабылыанна ата уонна МРОТ (хамнас алын кээмэйэ) ыйдаагы төлөбүрүн 20%-гар тэҥнэһэр биһир кэмнээх төлөбүр квитанцията.

Ити төлөбүртэн босхолонолор: чэпчэтиилэринэн туһанар гражданнын, ыйдаагы хамнастара МРОТ-тан намыһахтар уонна 14 саастарын туола илик оҕолор.

Вкладышы ылааччылар дааннайдарын сөптөөх бэрэбиэркэлэһэр. Онон МРОТ 20%-гар тэҥнээх төлөбүр Намнааҕы ИДьУО-га киллэриллэр.

СР территориятыгар олорор РФ гражданнын саҥа ылбыт эбэтэр уларыттыларбыт паспордаргытыгар вкладыш (кыбытык илиис) ыларгытыгар ИДьУО паспортнай-визовой сулууспатыгар, эбэтэр олохтоох дьаһалта специалыһыгар сайабылыаннарытын биэрэбит.

— Наталья Калишниковна, улууспутугар РФ паспордаһынны ытытыга толоруллубут үлэлэри, иһини соруктары кэһини сьрдапшытын иһин, хаһыат аабааччыларын махталларын тирээбим. Иһиникитин үлэтигэр ситиһиллэри, тус бэйэҥ дьэ көргөҥгүр доруобуйаны, дьолу-соргуну баҕарабын.

Кэспитини суруйда В. СЫРОМЯТНИКОВ

НОТАРИУС ЭНИГИ БЫРААПТАРГЫТЫН КӨМҮСКҮҮР

Юрист идэлээхтэртэн биһиэхэ ким ордук наадалааҕы дьэ ыйыттаахха, дьон үкэс нотариус диэхтэрэ. Кырдык, төһө элбэхтик коопуйалары биэргэтиһикитин, дьобинэстэри туоһулаабыккытын, араас дуогабардары түһэриһикитин санаан көрүг. Нотариусу сүрүн соруктара — биһиги сокуонун бэриллэр бырааптарбытын көмүскээһин. Суут эмиз онон дьарыктанар эрээри, суукка быраап кэһиллибитин кэһинэ тахсыбыт мөккүөрдөр көрүлүллэр. Оттон нотариус иһиникитин быраабы көһин тахсыбатын хааччылар. Киһи үлэтэ сэрэтэр хайыскалаах. Нотариальная бигэргэтиллибит дуогабар быраап дакаастабылын сургутутар, тоҕо диэтэр нотариус бигэргэпит дуогабарын ис хоһоонун, кытыгылаахтарын илии баттаһынар, сөбүлэһин баттамыт бириэмэтин уонна миэстэти, атын түгүннэри суут мөккүөрдэ суохтарынан уонна чахчылаахтарынан ылынар.

Нотариус бигэргэпит дуогабара эһиги сыһыаннаһыларгытын бигэ, мөккүөрдө суох, билгэлэнэр майгылыр. Билигин элбэх түбэлтэ сокуон нотариальной бигэргэтигэр боппуруоһун дуогабардаһар өрүттэр байэлэрин быһаарыларга хаалларар. Булгуччулаах нотариальной бигэргэтигин билигин хас да сөбүлэһини эрэйэр. Ол иһигэр рента, кэриэс этии уонна хамсаабат баай солуога (ипотека).

Ол да буоллар эһиги ханнык баҕарар дуогабары бигэргэтиэххитин сөп, сокуонунан ирдэниллибит да буоллаҕына. Бигэргэтиллибит сөбүлэһинэн быраапкытын дакаастыгыт бьдан сурдугу. Холобур, квартираны эбэтэр даачаны атылааһын-атылыһын дуогабарын түһэрсэргитигэр атылыһар-атылаһар бырааба суох киһини кытта сөбүлэһэҥит, ол бааһа үһүс дьон бырааптаахтарын билбэккэ үлкүтүтэн-малгытыттан матыахытын сөп. Итинник курдук балай эмэ элбэхтик буолар түбэлтэлэргэ түбэспэт инниттэн нотариус көмөтүнэн туһаныах тустаах, тоҕо диэтэр киһи Россияскай Федерация аатыттан сокуоннарын көрүллэр нотариальной дьайылыгы оронон киһиэхэ бэриллибит боломуочуулары толорон гражданнын бырааптарын уонна сокуоннай миттэриэстэрин көмүскүүр.

НОТАРИУС ТУТУНАН ДЬАРЫКТАНАР?

Нотариус нотариальной дьайылары (нотариальные действия) онорор. Сокуонна нотариальной дьайыы 20 көрүгэ ыйыллар. Онон саарбахтаммат чахчылары уонна бырааптары бигэргэти, докумуоннары, докумуоннар быһыыскаларын уонна коопуйаларын туоһулааһын, нэһилиэтибэ үбүн-малын харыстыыр мизэрэлэри ылыы, баайы, нэһилиэтибэни бас билии быраабын туоһулуур сибидиэтилистибэлэри биэри уонна атын, биһиги сокуоннай интэриэстэригэр харыстыырга туһааннаах дьайылылар киирэллэр.

Бигэргэтиэн иннинэ нотариус сөбүлэһини (сделка) сокуон ирдэбиллэригэр сөп түбэһэрин бэрэбиэркэлиэр. Дуогабары эбэтэр кэриэс тыһы нотариус бэйэтэ онорсубут буоллаҕына, докумуон ис хоһоонун мэлдьитин билһиннэрэн ааҕан иһитиннэриэр.

Ону таһынан нотариус докумуон суолтатын, онгоһуллубут сөбүлэһини бырааптарын, эбэтэр интэриэтин уонна кэһини тахсар түмүктэрин быһааран биэрэр. Киһи адвокаттан

уратыта дьэ бары өрүттэр интэриэстэрин көрөр.

Нотариус сөбүлэһини өрүттэр дьин санааларыгар сөп түбэһэрин быһааран билиэхтээх, сөбүлэһини кэһини охсуутун өйдүлүлэрин, ханнык эмэ өттүттэн албыннааһын, күүһүнэн мөдүһуу, куттааһын, өрүттэр куһаҕан санааларын сөбүлэһиннэрэ баарын-суоҕун быһаарыахтаах.

Нотариус бигэргэпит дуогабара эһиги сыһыаннаһыларгытын бигэ, мөккүөрдө суох, билгэлэнэр майгылыр.

Билигин элбэх түбэлтэ сокуон нотариальной бигэргэтигэр боппуруоһун дуогабардаһар өрүттэр байэлэрин быһаарыларга хаалларар. Булгуччулаах нотариальной бигэргэтигин билигин хас да сөбүлэһини эрэйэр. Ол иһигэр рента, кэриэс этии уонна хамсаабат баай солуога (ипотека).

Ол да буоллар эһиги ханнык баҕарар дуогабары бигэргэтиэххитин сөп, сокуонунан ирдэниллибит да буоллаҕына. Бигэргэтиллибит сөбүлэһинэн быраапкытын дакаастыгыт бьдан сурдугу. Холобур, квартираны эбэтэр даачаны атылааһын-атылыһын дуогабарын түһэрсэргитигэр атылыһар-атылаһар бырааба суох киһини кытта сөбүлэһэҥит, ол бааһа үһүс дьон бырааптаахтарын билбэккэ үлкүтүтэн-малгытыттан матыахытын сөп. Итинник курдук балай эмэ элбэхтик буолар түбэлтэлэргэ түбэспэт инниттэн нотариус көмөтүнэн туһаныах тустаах, тоҕо диэтэр киһи Россияскай Федерация аатыттан сокуоннарын көрүллэр нотариальной дьайылыгы оронон киһиэхэ бэриллибит боломуочуулары толорон гражданнын бырааптарын уонна сокуоннай миттэриэстэрин көмүскүүр.

Нотариус киһиэхэ көрдөрүллэр докумуоннар дьиннээхтэрин, сөбүлэһини түһэрсэр дьон сокуоннай кьахтаахтарын, боломуочуу-

ларын, үп-мал бас билиитин бэрэбиэркэлиэр уонна бары сокуон ирдэбиллэри чахчы туолбуттарын биллэһинэ эрэ докумуоннары онорор.

НОТАРИУС КОМПЕТЕНЦИЯТЫГАР МАНЬЫК ДЬАЙЫЛЛАР КИИРЭЛЛЭР:

1. Сөбүлэһиллэри бигэргэтиги.
2. Кэргэниилэр уопсай баайдарын өлүтүн бас билэр бырааптаахтарын туһунан сибидиэтилистибэлэри биэриги.
3. Нэһилиэтибэҕэ быраап туһунан сибидиэтилистибэни биэриги.
4. Нэһилиэтибэ үбүн-малын харыстыыр мизэрэлэри ылыһы.
5. Үбү-малы ылан биэригэр (отчуждение имущества

Наумов Петр Семеновичи күннэтэ көрөбүт. Кини уһун дистанцияга сүүрүүнэн үлүһүйэр. Ол былайың тухары чөл олоһу пропагандалыыр, арыгы, табах биортуутун туһунан ыччаттарга өйдөтүү үлэтин ыгыттар.

Кини уһун дистанцияларга сүүрүүтүн 1997 сыллаахтан сагаллаабыта. М.К. Аммосов 100 сааһын туолар үөрүүлээх үбүлүүйүгэр анал Нам — Уус Алдан — Мэнэ — Хагалас — Чурапчы — Ытык — Күөл — Нам маршруттарынан ытыллыбыт сүүрүүгэ кыттыбыта.

Иккис төгүлүн Саха сиригэр комсомольскай тэрилтэ тэрлиллбитэ 80 сыллаах үбүлүүйүгэр аламмыт биир күннээх 80 километрга Үөдэйтэн Хатырыкка диэри сүүрбүттэра.

1999 сыллаахха Петр Семеновичи Дьокуускайга эмиэ уһун дистанцияга сүүрүүгэ ыгыран кыгыранбыттара. Сии балай да ыраах сиринэн сүүрэн кэлбиттэрэ: Дьокуускай — Мэнэ — Хагалас — Чурапчы — Таатта — Хаандыга — Харбалаах — Амма — Майа — Чурапчы сирдэринэн.

Петр Семенович бу сүүрүүтүгэр Саха Республикатын спордун маастарын нуорматын толорбута.

2000 сыллаахха, сага үйэҕэ үктэнэн бараан, республика спортсменнара эмиэ уһун уһуньуктаах айанга турумуттара. Бу сырыыга Удачнай — Мирнэй — Сунтаар — Мирнэй — Ленскэй — Соҕуруу Ньүүйэ — Бэтинчэ — Ленскэй — Мирнэй — Удачнай маршрутунан 40 хонук уста табылланнаах уһун айаны оҕорбута. Ити 2300 км. — даах сүүрүү эгизинэ түмүктэммитэ.

Ус оҕо тапталлаах аҕата Петр Семенович доруобуйатын туруга оччо-бачча үчүгэй суох. Ол да буоллар туруулаһан туран этин-сиин

нин эрчийэр. Арыгыны испэт, табагы тардыбат. Оҕолорун туһугар олоһор, үлэлиир. Улахан кыһа Дьокуускайга хореографическай колледжка үөрэнэр. Кыра кыһа экономист-бухгалтер идэтин баһылыгы сыйдыр. Соҕотох туйарын хатарыахтаах уола — 6-с кылаас үөрэнээччитэ. Ийэлэрэ ырыһах буолан

ха Нам педучилищетын ситиһилээхтик үөрэнэн бүтөрбүтэ уонна уонча сыл учууталлаабыта. Бу идэтэ киниэхэ малды туһалыыр. Уччуутал идэлээх буолан көрсүһүлэргэ сатаан кэспир, билитэ-көрүүтэ кизиг, өйө-санаата сырдык. Онон дьонун кытта түргэнник өйдөөр, уопсай тылы булар.

П.С. Наумов (Нам улууһа), С.Ф. Лыткин (Дьокуускай к., «Дьулуур» сүүрүүнү таптааччылар кулууптарынын председателэ, бөлөх салайааччыта) сүүрүү сагаллаабыта.

Сүүрөн иһэн сыйдыгыт сирдэригэр: Мэнэ Хагалас Нуораҕатыгар, Чурапчы Болтонотугар, Ытык Күөлгэ, Мэнэ Алданга, Томпо улуу-

уонна «Тымныы полоһа» фестивал кыттыылаага дьон сибидиэтэ-листибэни туттарбыта уонна убаһа бэлэхтэбита. Улуус биир улахан тэрилтэтин салайааччыта Семен Захарович Горохов сүүрүктэр улууска сыйдыр көмүһүгэр техниканан, аһынан-үөлүнэн көмөлөспүтүн улахан махталынан ахталлар. Республика айылҕа харыстабылын министрствота уһун сүүрүү тэрлилитигэр харчынан, сүбээн-аманан өйөбүл буолбута.

Петр Семенович сындаһаннаах уһун айаныгар турунарыгар көмө оҕорбут улуус дьаһалтатыгар, улуус баһылыгы солбуйааччы Горохов Н.Х., Нам улууһунан төрүттээх, үүнэн эрэр салайааччы Тимофеев Н.С. улуус олохтоохторугар, П.Хомуустаах нэһилиэтин салалтатыгар күүс-көмө, өйөбүл, сүбэ-ама буолбуттарыгар махталын тириэрдэр.

Саха кинитэ былыр былыргытан үлэҕэ-хамнаска, сырыыга-айанга эриллэн кииллийбит тиит курдук киипэ доруобуйатынан, уһун үйэлээгинэн аатырар. Онон, эдэр көлүөнэ дьон өбүгэлэригэр уһун үйэлэрин салдаан, элбэхтик сүүрэн-көтөн, үөрэнэн, үлэлээн-хамсаан чөл олоһу туһунан доруобуйатын бөрүгөтүн.

Петр Семенович өссө да ыччакка спорду, аныгы олох сирин, үтүө быһылыны-майгыны пропагандалыы сыйдырар, уһуньуктаах уһун айаннарга ситиһини, кытаанах доруобуйаны баҕарабыт.

С. КОБЯКОВА,

«Билии» общество улуустары салаатын сөбүдүссэ

Спорт — дьулуур, спорт — тулуур

СҮҮРҮҮНЭН — ТЫМНЫЫ ПОЛЮҢУГАР

эрдэ оҕолоро олох кыра эрдэхтэринэ орто дойдуттан бараахтаабыта. Онтон ыла Петр Семенович оҕолорун ийэлэрин суохтаппакка астарын-танастарын көрөн-истэн илтигэ.

Петр Семенович күүстээх санаалаах киһи. Кини улахан сүүрүүтүн II группалаах инбэлиит буолан баран сагаллаабыта. Онтон ыла 13 сыла ааста.

— Сүүрөн иһэн, сүрүм тулуйбакка, охтон түһэр түгэни эмиэ баара. Иһим-үөһүм туруга да соччото суох, — дьин кэспир. — Ол да буоллар спортка тардыстан сии сыйдыбын, — дьин үөрэр-көтөр.

2001 с. бэс ыйыгар М.К. Аммосов төрөөбүтэ 105 сыла туолар үбүлүүйүгэр марафон кыттыллыбыта. Хатырык — Дьокуускай — Покровскай — Булгуннахтаах маршрутунан 250 км. 5 күн уста сүүрбүттэра.

Петр Семенович 1969 сыллаах-

2002 с. Петр Семеновичка эмиэ эппиэттэнээх сылынан буолла. Республикабыт А.Е. Кулаковскай — Оксөкүлээх Өлөксөй төрөөбүтэ 125, Саха сирэ нуучча государствотугар холбоспуга 370, республикабыт автономияны ылбыта 80 сылларын туолар үбүлүүдээх сылларыгар улахан Айан тэрлилэн хотугу тымныы полюһугар тийэр сүүрүү ыгытыллыбыта. Бу сырыыга 45 саастарыттан үөһэ саастаах ветераннар кыттыбыттара. 15 хонук уста 1500 км. сүүрэн тийиэххэ дьитэххэ этэргэ дөбөн. Хайалаах сирдэргэ хастыи эмэ кестөөх дабааны өрө сүүрэн тахсыы манан дьыала буолбатах. Муус устарга Дьокуускай куорат Марат болуоссатыттан 6 киһи: Г.Н. Родионов (Дьокуускай к. Россия художниктарынын союзун чилиэнэ, СГУ доцена), Д.Н. Горохов (Верхоянскай улууһа), В.С. Атласов (Өймөкөөн улууһа), З.С. Ефимов (Верхоянскай улууһа),

уһун Кэскилигэр, Хаандыга, Тополинайга, Теплай Ключка, Верхоянскай улууһун Альһардаар ода нэһиликтэргэ олохтоохтор үөрөкөтө көрсөн, ирэ-хоро сэхэргэһэн, спортсменнар санааларын көтөтүн уһун сүүрүү биллибэккэ ааспыта. Чөркөөх музей-комплексгар, Чурапчытаагы өрө экологическай кинигэр, Ааллаах Үүн геологическай музейгар, Дьаангытаагы хайа геологическай-государственной предприятиягар онтон да атыттарга күндү ыалдыт буолбуттара.

Хаандыга — Тополинай, Хаандыга — Магадан трассаларын кытытыгар депрессия ыар содулулар түбэспиттэр көмүллэ сытар сирдэригэр тохтоон нөрүөн нөрүгүн ааспыттара. Верхоянскайга «Тымныы полоһа» фестивалы үөрүүлээхтик аһы түгэнигэр мааны ыалдыт буолбуттара. Верхоянскай улууһун баһылыга К.Н. Стручков сүүрүү кыттылаахтарыгар уһун сүүрүү

САХАТТАН ДУОБАККА БАСТАКЫ ГРОССМЕЙСТЕР А.Г. АЗАРОВ VI-с РЕСПУБЛИКАНСКАЙ РЕЙТИНГОВАЙ ТУРНИРА

1 Маай, Аҕа дойду иккис сарийтигэр Улуу Кыыйы бырааһынньыктарын кэнни эригиттэн тутта, Олунэс өрүс халаашаһыһын кэмгэр Намга, Аан дойду үһүс призера, сахаттан дуобакка бастакы гроссмейстер, Саха Республикатын 10 төгүлүлээх чемпионна, биир дойдулаахпыт Александр Гаврильевич Азаров бириһигэр Саха Республикатын алтыс рейтинговай турнира буолла.

Улуус баһылыгы солбуйааччы Н.Х. Горохов салайааччылаах тэрийэр комитет бу турнир барытыгар элбэх өрүттээх тэрийэр үлэни ыгытта. Ол түмүгэр республика уонна улуус салайар тэрилтэлэр, предпринимателлэр, бааһынай хаһаайыстыбалара ботуччу бириһистээх, үчүгэй тэрээһиннээх турниры ыгыттылар.

Республика күүстээх дуобатчыттара — гроссмейстердар Г.Г. Колесов, А.И. Токусаров улахан күрэхтэһингэ баран кыттыбатахтарын үрдүнэн, турнир таһыма намтаабата, маастар нуормата рейтингнээх барда. Рейтинговай турнирга Дьокуускай, Покровскай куораттартан Таатта, Чурапчы, Уус-Алдан, Мэнэ-Хагалас, Верхоянскай, Нам улуустарыттан 60 дуобатчыт кытына.

Кинилэр ортолоругар республика күүстээх маастардара В.Кычкин, А.Бурнашов, В.Куприянов, В.Монастырев, Н.Стручков, Илья Васильев, 38 маастарга кандидаттар, ол иһигэр В.Прокопьев, А.Назаров, А.Соломонов, К.Гермогенов, Петр Собакин, Герман Стручков, Г.Кычкин, А.Охлопков, И.Лаврентьев о.д. бааллар.

Күрэхтэһини тэрийэр комитет председателэ Н.Х. Горохов, күрэхтэһини кылаабынай судьята А.Г. Азаров, Нам улууһун спорткомитетин председателэ С.П. Ядрихинскай, өрө спортивнай оскулатын ыстаарсай тренерэ И.Р. Леонтьев о.д. истинник эрдрэлээн туран астылар. Тэрийэр комитет председателэ Н.Х. Горохов соторутаагыта аан дойду улахан уолаттарга чемпионатыгар Киев куоракка иккис,

үһүс бириһистээх миэстэлэри ылыт В.А. Прокопьевы, кини тренерин И.Р. Леонтьевы улуус бочуотунай грамоталарынан наараадалаата,



харчынан бириһимийэ туттартаата. Тренер И.Р. Леонтьев үөрэнээччитэ В.А. Прокопьев уонна улуус салайар барарын ахтан туран алгыс тылларын эттэ, бэйэтин сэмэй өйдөбүннүк бэлэҕин туттарда.

Күрэхтэһини сагаланна. Швейцарскай системанан 9 туру оонньоотулар. Сэрэйиллибитин курдук, турниры спорт маастардара В.Кычкин, В.Монастырев, Н.Стручков, маастарга кандидаттар П.Собакин, Г.Стручков, В.Прокопьев И.Лаврентьев баһылаан сагаллаабыттара. Түөрт тур кэнниттэн 3,5-3 очколаммыттара.

Турнир бастакы ангарыгар, 5 тур кэнниттэн В.Кычкин, В.Монастырев, Н.Стручков, П.Собакин, Г.Стручков 4-түү очколанан инникэлээбиттэрэ. Алта тур кэнниттэн соҕотох Н.Стручков 5 очколанан лидердээбитэ, алта дуобатчыт 4,5 очколаммыттара. Сэттэ тур кэнниттэн В.Монастырев, Н.Стручков, П.Собакин 5,5, биэс дуобатчыт 5-тии очколаах тилэх баттаһан кэлбиттэрэ. Аҕыс улахан бириһини бүтэһик икки турга тахсылаахтык оонньоотулар ылар балаһыаньыалара үөскээбитэ. Уустуга, лидердэр бэйэ-бэйэлэрэ утары көрсүһүүлэрэ быһаарыахтаах. Ахсыс тур да, ким бастырын быһаарбата. В.Монастырев 6,5, В.Кычкин, Н.Стручков, П.Собакин 6-лыы очколаммыттара. Тохсус турга В.Монастырев В.Кычкинныын, Н.Стручков В.Прокопьевтыын, П.Собакин Г.Стручковтуун, А.Охлопков Е.Леонтьевтыын, Г.Кычкин А.Рехлясовтыын,

И.Лаврентьев Н.Налыховтыын оонньоур буолбуттара.

Бириһимэлэрин толору туһунан оонньоон үгүстэр тэҥнэһинэн түмүктээтилэр. Арай Н.Монастырев былырынгы кыыйылаах спорт маастара Василий Кычкины хотон 7 очколанан бастаан табыста. В.Кычкин, Н.Стручков, П.Собакин 6,5-дыы очколаннылар. В.Кычкин иккис, Н.Стручков үһүс буолан үс улахан бириһис хаһаайыннарынан буоллулар. Петр Собакин төрдүс бочуоттаах миэстэни ыла.

Алталыы очколаахтар В.А. Прокопьев бөһис, Герман Стручков алтыс, Аполлон Охлопков сэттис, Григорий Кычкин (уруккута Хатырык учуутала) ахсыс ботуччу бириһистэргэ тигистилэр.

Аҕыс 5,5 очколаахтар ортолоругар спорт маастардара А.Бурнашов, В.Куприянов, И.Васильев,



кандидаттар Анатолий Бурнашов, Иннокентий Лаврентьев, Ньургун Налыхов, Семен Мокрошупов, Иван Семенов бааллар. Биһиги кырдыаҕас кандидатпыт Михаил Пестерев маастар В.Куприяновы хотон, маастар И.Васильевтыын тэҥнэһэн кинилэргэ «ырахан» ыалдыт буолан бириһистэн мататтаата, бэйэтэ хайдал бириһини тутта.

Ветераннар ортолоругар туспа бириһис (60 саастаахтаран аҕа) олохтоммуттар бастакы миэстэни Егор Леонтьев, иккиһи Афанасий Рехлясов, үсүһү Григорий Егоров ылылар. Кыра саастаах үөрэнээччилэргэ Налыхов Ньургун, Гермогенов Коля, Дегтярева Саина бастаатылар. Биһиги оҕолорбут разрядтарын (кмс, I разр.) бигэргэттилэр. Үөрэнээччилэр бары өйдөбүннүк бириһис туттулар.

Турнир кыыйылаахтара грамоталары, бириһистэри, мэтээллэри, кубоктары туттулар. Петр Собакин, В.А. Прокопьев, Герман Стручков спорт маастарын нуорматын өссө толорон рейтингэрин үрдэттилэр. Элбэх маастарга кандидат рейтингэрэ үрдээтэ. Бастакы разрядтаахтаран Ефим Гоголев маастарга кандидаты иккиһин толордо, бастакыта бэйэтин буруйунан (фотокарточка биэрбэккэ) бигэргэтигэ барбата.

Бу күүстээх саастааптаах турнирга Нам дуобатчыттара үчүгэйдик оонньоотулар. Петр Собакин, В.А. Прокопьев, Аполлон Охлопков, Иннокентий Лаврентьев маастардары кытта тэҥнэ тардыстылар. Петрдаах В.А. Прокопьев биир да хотторууга суох туораатылар. Аполлон В.Кычкинга, Кеша П.Собакинга эрэ хоттортоотулар. Маастарга кандидаттарбыт бары (4,5-5,5 очколаахтар) разрядтарын бигэргэттилэр. Арай Никитабыт, В.А. Прокопьев, В.А. Прокопьев курдук түргэнник үүмүттэр, өссө дьяһынан үлэлээхтэрин наада.

Күрэхтэһээччилэр ангардара ыалдыттар. Биһиги улуустан 49 маастарга кандидат баарыттан 25-һэ эрэ кэлэн кытына. Уонча кандидатпыт күн аайы кэлэн «ыалдыааччы» оруолун толордулар. Онон 70 киһи кыттыа дьин сабаҕалаабыт кыаллыбата.

Күрэхтэһини тэрээһиннээхтик барытыгар көмөлөспүт спонсордарытыгар, республика дуобакка федерациятыгар истин махталытын тиэрдэбит. Ол гынан баран күрэхтэһини буолар күнүгэр диэри спонсордаан бириһис олохтуубут дьин мас курдук эрэннэрбит сорох тэрилтэлэригэр салайааччылар, предпринимателлэр эмискэ «мэлис» гынан соһуппугары аҕарга тийэбит.

Инникитин көмөлөһөлөрүгэр эрэн ааттарын ааттыыртан туттунабыт.

Рейтинговай турнир кэнниттэн блиц-турнирга күрэхтэстилэр. Онон 43 дуобатчыт кытына. Маастардыын, кандидаттыын, I разрядтаахтынын бириһис. Онон оҕолорбут аҕа саастаахтары баһыйаллара көһүннэ.

Уопсай түмүккэ Прокопьев В.А. бастаата, Гермогенов Коля иккис, Кычкин Василий үһүс бириһистээх миэстэлэри ылан харчынан бириһистэри туттулар.

Василий ЕРЕМЕЕВ, күрэхтэһини кылаабынай секретара

ХАЙЫҤАРЫНАН СИЭГЭН КҮӨЛГЭ

Быйы сааскы каникулга Нам улуустары гимназиятын үөрэнээччилэрэ Никитин Ваня (10 кыл.), Никитов Егор, Колесов Женя (9 кыл.) уонна Климовскай Вова (8 кыл.) учууталлара Кириллин Степан Степанович уонна жин Түбэ — Сиэгэн Күөл маршрутунан хайыһарынан похода кыттыбытты.

Түбэ — Сиэгэн Күөл маршруту 1986 сыллаахха «Энсиэли» туристическай кулууп олохтообута. Бу сэттэ күннээх поход кыттылаахтара 160 километры хайыһарынан эрэ сыйдыбытты. Ол иһигэр үс тууи аһаҕас халлаан аһыгар балааккаҕа хоммуппут. Оҕолор астарын-танастарын бэйэлэрэ көрүнэн-истинэн сүгэ сыйдыбыттара. Манньк хайыһарынан самодетельнай поход гимназияга сылын ахсын ыгытыллар үтүө үгэһэ олохтонно.

Оҕолорбут походтан дуоһуна сыһынан, ыраас салгырыннан тыһынан чэбдигирэн, Сахабыт сирин кэрэ айылҕатын, хайалаах сирдэрин көрөн-истэн үгүһү-элбэһи билэн-көрөн, астынан кэлбиттэрэ. «Энсиэли» туристическай кулууп чилиэннэрэ бастаан 1986 с. тийээн 1922 с. тоһуурга түбэһэн өлбүт чекистар ааттарынын игэрбит 1200 м. үрдүктээх өргөстөрүгэр хайыһарынан тахса сыйдыбытты. Олохтоохо оскуолаҕа ыалдыттан үөрэнээччилэр, оскуола олоһун үлэтин кытары билсэн-көрсөн, доҕордоһон төннүбүһүт.

Түгэниэн туһунан ыраах айанга туруналларыгар оҕолорун тэрийэн ыыппыт төрөнүттэргэ уонна аһаҕастыгар транспортынан көмөлөспүт спонсорытыгар Карамзин Тихон Ильичкэ барга махталытын тиэрдэбит. Тихон Ильич салайар чааһынай тэрилтэтигэр ситиһиллэри, үтүө санаа кыһа хаһан да умуллубатыгар, дьонно-сөргө үтүө өҥөтө үксүү туруулар, дьиз көргөнигэр, олоһор-дьаһагар үтүө үөрүүнү, дьолу, доруобуйаны баҕарабыт.

Иван СИВЦЕВ, турпоход салайааччыта

БИЛЭРИИЛЭЭР РЕКЛАМА

Аныгы сайдыылаах үйэ киинэтехника иштин диэки эрэллээхтик хардыылыыр. Урукку экранга көрө үөрэммит киинэбит саагыт эттиктэрин, тыаһын-ууһун тупсарарга «Долби сарраунд» эбэтэр «Долби дигитал» дин системалар баар буоллулар. Холобура, экранга — киинэ кестөр объект саагата, тыаһа-ууһа субу аттыгар баарды доргуулар, ньиргийэр. Киинэ бэйэтэ «ДВД» дин системанан компакт дисктэтэр олус чуолкайдык, чарылхайдык кестөр. Дьокуускайга «Лена» кинотеатр маньык ньыманан олус ситиһилээхтик үлэли олорор.

Дьэ, бу маньык, аныгы киинэтехника ситиһитин биһиги «Сарданга» кинотеатрбытыгар уларсан ажалан, адыах хонукка, улууспут олохтоохторугар билиһинээр, көрдөрөр кыахтаныбыт.

(Уп-харчы кестөр түгэнигэр бэйэбитигэр маньык аппаратураны атыыластахпытна киинэни өрүү үрдүк хаачыстыбалаахтык көрөр буолуохпут).

Онон, күндү көрөөччүлэрбитин бэс ыйын 1-8 күнүгэр дылы «Сарданга» кинотеатрга кэлэн араас таһымнаах кинофестиваллар призердарын, көрөөччүлэр үрдүк биһирэбиллэрин ылбыт киинэлэри кэлэн доһууа көрөрүтүгэр ынгырабыт:

5-6 июня «Гарри Поттер» — 12 ч. «Хищник 1, 2» — 15 ч. «Терминатор» — 19 ч.

7-8 июня «Шрек» — 12 ч. «Игры разума» — 15 ч. «Перл Харборг» — 19 ч.

Кириин билиэт сыаналара: өрө — 10 солк, улахан дьонго — 20 солк.

2 сериялаах киинэлэргэ өрө — 15 солк., улахан дьонго — 40 солк.

В связи с переездом уполномоченный фирмы «Аргъемедстрах» находится по новому адресу: с. Намцы, ул. Ойунского, 5, в здании УПК «Эрэл».

Выдача медполисов: с 9 ч. до 13 ч. дня.

Сайынгы кэмгэ дьэ куортамныбын.

Тел. 22-2-29, 21-6-28.

Саха-французская школа объявляет дополнительный набор уч-ся в 5, 6, 7, 10 кл. 13 июня с.г., принимаются только мальчики.

За справками обращаться по тел. 21-3-93; 26-3-70.

Администрация школы

СЛЕТТАР ВССВ БУОЛЛУНАР

Бам ыйын 18 күнүгэр Хамаарта орто оскуолатыгар пионерия 80 сылыгар аналлаах слет буолан ааста. Слеть «Кустук» өрө тэрилтэтэ (5-8 кылаастар) илээн-сажалаан ыытта. Бу тэрээһин айылга буолбута ордук үөрүүлээх буолла. Эгэрээттэр бары сыл садаланыта ылыммыт кустук курдук араас өгнөөх хаалтыстарын баанан кэлбиттэр.

Слет үөрүүлээх линейка каттан садаланна. Линейканы өрө тэрилтэтти садалаачыта Оконешникова Матрена Ивановна аста. Эгэрээттэр бары рапорт уонна сылы быһа онорбут «Хамаарта — мин дойдум» чинчийэр үлэлэрин туттардылар. Онтон пионер тэрилтэтэ тэриллээбиттэн, 20-с сыллартан садалаан, эгэрээттэр бэлэмнээбит монтажтарын көрдөрүлэр. Ордук үчүгэйдик 6 «а» (20-с с.), 5 «а» (50-с с.), 6 «б» (40-с с.) кылаастар сылларын ис хоһоонун биэрдилэр.

Тийнээр сыллаагы түмүгү

күрөммитэ номчуо биэр сылын бэс ыйын 9 күнүгэр туолар.

Кини 1957 сыл бэс ыйын 13 күнүгэр Чурапчы улууһун Хайахсыт нэһилиэгэр Егоров учуутал дьэ кэргэнигэр 6-с орчон күн сирин көрбүтэ. Оро сааһа төрөөбүт дойдутугар ааспыта. Оскуоланы бүтэрээт «Оскуола — производство үрдүк үөрэх» дин девизинэн биригэ үөрэммит үлэлиинээхтэринин 2 сыл Эрилик Эристин аатынан совхозка сүөһү үлэтигэр үлэлээбитэ.

Уол оро мтык иэтин толорон 1976-78 сс. Приморьеда салгынаагы байыаннай күүстэргэ сулууссалабыта. Армияттан кэлээт, автооскуланы бүтэрэн Нам улууһугар маслосавадка 1979 с. үлэли кэлбитэ. Кэргэн ылан дьэ-уот таринан, өрө төрөтөн, олох онгостон дьон кэккэтинэн үлэлээн-хамсаан

таһаары буолла. Онно сылы быһа ыгытылыбыт күрэхтэр кыайылыахтарын иһитиннэрдилэр. «Хамаарта — мин дойдум» чинчийэр үлэргэ «Хамаарта кэрэ куоластара, мелодистара» дин үлэни онорбут 6 «а» кылаас (сал. Парникова Ю.Ю.) бастаата. Онтон 3 олохтоомут номинация хаһаайынарын биллэрдилэр. «Самый спортивный отряд» — 6 «б» (сал. Дунаева Л.А.), «Самый активный отряд» — 5 «б» (сал. Николаева Н.А.), «Высокое качество учебы» — 6 «а» (сал. Парникова Ю.Ю.) кылаастар анал вымпелларынан наараадаланнылар. Бүтэһигэр «Отряд года» ааты ылбыт 5 «а» кылаас (сал. Дунаева Е.А.) аатанна. Бэлиэтэммит кылаастар үөрэнээччилэрэ бары үрдүлэр-көттүлэр.

Бу күнү астынан, оонь-оон-көрүлзэн атаардыбыт. Ким дараны туран хаалбата. Маньык слет өссө да буолара буоллар дин баҕа санаалаах тарастыбыт.

ГОГОЛЕВА Гая, Хамаарта орто оскуолатын 5 «б» кыл. чэрэнээччитэ

«Социальной үлэһит күннэрин» программата:

Бэс ыйын 7 к. — Инбэлиит оҕолор улуустаагы спартакиадалара

Бэс ыйын 8 к. — Улуу социальной үлэһиттэрин күнэ

Бэс ыйын 10 к. — Улуустаагы интернат-дьеизэ социальной үлэһиттэр күннэрэ

Бэс ыйын 11 к. — Ветераннар улуустаагы ыһахтара. Буолар сирэ — культура уонна сыннылан паркката. 11 ч.

Нам улууһун социальной харысхага управлениета



КЭРИЭСТЭБИЛ

Биһиги күндү киһибит, адыбыт, тапталлаах быраапыт Егоров Иннокентий Иннокентьевич күн сириттэн

баара эрэ орто туруу дойдута 44 сыл олорон ааста.

Кини сүрдээх көнө, сымнарас ыраас дууһалаах, көрсүө-сэмэй, чизинэй киһи этэ. Ханны да үлэлээтэр үлэтигэр сүрдээх эппиэтинээтэх, туюхтан да толлон турбакка үлэлээн, дьонго көнө-сэмэй майгытынан, истин сыһыанынан, толору таһынан сөбүлэтэрэ.

Дьон көрдөһүүтүн сүрэгинэн, дууһатынан ылынан улгумдук толорор.

Биригэ үлэлиир дьонугар, дьэ кэргэнигэр, аймах-била дьонугар, оролоругар истин-сымнарас сыһыанынан, эйгэс мичээринэн, холку көрүнүгүн биһигини барыбытын уоскутара, наһаа оҕомсох, оҕолорун кыра эрдэхтэриттан көрөн-истэн, бүүбэйдээн иһиптэ, оҕолору табаарыстарын эмиз ураты истинник

саанан бэйэтин кытта биригэ илдьэ сылдьара.

Үлэлээбит коллективтарыгар маслосавадка, баһаарынайга, ЖКХ-га эдэригэн эппиэтинээтэх, көнө-сэмэй майгытынан сыналатара, дьонго бэйэтигэр тардара:

Биһиги күндү адыбыт, истин доһорбут Иннокентий Иннокентьевич кылгас ырас олоҕо, сэмэй мичээрэ биһиги сүрөхпитигэр, санаабытыгар олохтот хас хардытын аайы баар курдук. Кини иккис дойдун оҕостубут таптыыр Намын дьонго, доһотторо, чугас дьонго үтөү киһи, амарах аҕа быһыгынан сүрөхпитигэр ахта-сананы илдьэ сылдьыахпыт.

Кэргэнэ, оҕолоро, аймахтара, доһотторо

МАХТАНАБЫТ

Тапталлаах күндү адыбытын, элэбитин Евстафьев Григорий Егоровичи бу дьыл ыам ыйын 12 күнүгэр соһумардык сүтэрип ыарахан күннэригэр күүс-көмө, тирэх буолбут бары табаарыстарытыгар, дьоммутугар-сэргэбитигэр махтанабыт.

Чуолаан Бубякин Михаил Ивановичка өмүттэн, уолууһун хаалбакка тымны муустаах ууга умсан киирэн трактортаа; хостоон таһаарытыгар тылынан кыайан этиллибэт бары махталытын тирээдэбит!

Миша ийэтигэр, адыгыгар кыһалганы өйдүүр, дьонго үтүөнү эрэ баҕарар хорсун сүрэхтээх оҕону иитэн таһаарытыгары махтанабыт.

Тыһын киллэрэ сатаан сүүрбүт-көппүт дьонго Больничкай Алешаҕа, Колпашиков Сергейга, Аргунов Иванга, ону таһынан күүс-көмө буолбут НУСР директоругар Федоров Ким Иннокентьевичка, кыл бухгалтер Алексеева Тамара Петровнага, коллектив бары үлэһиттэригэр, Хатын Ары дьаһалтатын баһылыгар Новгородов Андрей Григорьевичка, Кутаркин Виктор Гаврильевичка, Затоннаагы оскуола, «Ромашка» детсад коллективтарыгар, бары аймахтарытыгар, табаарыстарытыгар, бөһүөлк олохтоохторугар материалнай, моральной көмөлөрүн иһин улаханник махтанан туран киһилэри куһаҥан тумна хаамарыгар, олохторугар дьолу-соргуну баҕарабыт.

Ийэтэ, кэргэнэ, оҕолоро, сизэ, биригэ төрөөбүттэрэ, кийиһиттэр, күтүөттэр

Table with 2 columns: Name and Address/Details. Includes names like СЕРГУЧЕВ, ЯДРЕЕВ, КИРИЛЛИН and their respective addresses and family details.

РЕДАКТОР В.Г. КАСЬЯНОВ
ОТДЕЛЛАР: информация, сурук, төрүт культура, — 21496; бухгалтерия — 21332; факс — 21332; «НАМ» ТРК — 21632; иллюстрация уонна реклама (секретариат), редакционной издательской система — 21141

Тэрийэн таһаарааччылар: СР Правительствота, Нам улууһун дьаһалтата, редакция коллектива. Маассабай информация средстволарын туһунан РФ Сокуоннарын туһунан хонтуруоллуур уонна регистрацилыыр РФ бачакка Госкомитетын СР региональной управлениетыгар регистрациламьат нүмэрэ — И 0085. Сурукка ааккытын-суолгутун, үлэтигин, дьизит аадырыһын чопчу ыйыт. Редакцияҕакирибит суруктар төнөрүлүбэттэр. Автор этэр таһыат санаатынын мэдэи биэр буолбат. «ЭНСИЭЛИ» - Нам улууһун хаһыата. 678380, Саха Республиката, Нам с., Заложной ул. 2. E-mail: editor@namtsy.sakha.ru

Талылына уонна таһылына «Энсизли» хаһыат редакционнай-издательской систематыгар. Хаһыат Дьокуускайга «Сахаполиграфиздат» НИПК бэчээттэннэ, Орджоникидзе ул. 38. Формата А3. Кэмэйэ 1,0 бэчээт. лийс. Индекс — 54889. Тираһа — 2509. Бэчээкэ илии баттанна — 12:00 ч. 5.06. 2002 Сахаһын №-рз — 68